





**AM****PM**

## Grau de Perill 2 - Moderat

AM



**Tendència: Perill d'allaus constant**  
en dimars, 8 d'Abriu de 2025



Neu humida



1800m

Estabilitat del mantell de neu: **regular**  
freqüència: **poques**  
Mida d'allau: **petita**





Lliscament de neu



freqüència: **poques**  
Mida d'allau: **mitjana**

PM



1800m

**Tendència: Perill d'allaus constant**  
en dimars, 8 d'Abriu de 2025




Neu humida



1800m

Estabilitat del mantell de neu: **molt pobres**  
freqüència: **poques**  
Mida d'allau: **mitjana**



Lliscament de neu



freqüència: **poques**  
Mida d'allau: **mitjana**

Nhèu umida e esguitlaments son era hònt principau de perilh.

Damb er augment dera temperatura diürna e era radiacion solar, a compdar de meddia eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau aumentarà clarament, principaument en limit damb era Ribagòrça e eth Palhars. En totes es orientacions son probables lauegi naturaus de mida petita a mejana. Es lauegi umits pòden en quauqui casi desencadenar-se ath pas d'un montanhaire. Ath delà, cau demorar lauegi d'esguitlament basau en quin moment que sigue.

Acumulacions de nhèu ventada vielhes se pòden, de manèra isolada, desencadenar en pales ombrères arribentes per dessús des 2700 m aproximativament. Aguestes son en generau de mida petita.

### Mantell de neu

Era superfícia deth mantèth de nhèu se regelarà tà formar ua crosta portanta e s'atrendirà ath long deth dia. Ath long dera jornada es condicions de temps primauerau causaràn en totes es orientacions ua progressiuam umidificacion deth mantèth de nhèu.

Eth mantèth de nhèu vielh ei umit en fòrça endrets. Açò se da enes pales soleienques en totes es còtes, e tanben enes pales ombrères per dejós des 2200 m aproximativament.

Enes pales ombrères, enes coches mès pregones deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles.

Es excursions de montanya an de començar e acabar fòrça d'ora.

## Tendència

A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, leugèr augment deth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau.